



Naka le Nala ba kampong ya sekolo.

Ba hloma ditente tsa bona ebe ba boha letsatsi le tukang ha le dikela.

“Ho hotle,” ho kgotsa Nala a thabile.



Ba boha letsatsi ha le dikela tlasa horaesene Bodikela.

“Ngwedi e tletse bosiuung bona,” ho elellwa Naka ha ngwedi e hlaha botjhabela.




Bana ba ya kakalla ha ba ithuta ka lehodimo bosiu.

“Kgele, ke dinaledi tse ngata jwang, ebile di benya jwaloka ditaemane!” ho kgotsa Naka.




A re, "Ngwedi e benya hobane e bontsha kganya ya letsatsi.  
Ha ngwedi e tletse, ekare e kgantshiste."




Nala a dumela, “Ngwedi e potoloha lefatshe. Ka nako engwe re bona karolo ya ngwedi e tshwanang le panana e kganya.”



O tswela pele. “Ngwedi e tletseng e tshwana le bolo ya maoto. Ha kgwedi e ntse e ya, re bona halofo ya ngwedi ho fihlela e nka setshwantsho sa panana.”




Ka boitshepo Naka are, “Ke tsebile! Ke tsebile le hore ngwedi e potoloha lefatshe, mme di le pedi di potoloha letsatsi.”




Nala a bososela, “Na o a tseba hore letsatsi ke naledi?”

A tlatsa, “Letsatsi ke naledi e kgolo digaseng tse tukang, tse etsang kganya le motjheso.”





Naka a elellwa, “Ka ntle ho mabone a toropo, re kgona ho bona lehodimo bosiu hantle. Sepakapaka se qala hodima lelwapi la moya le potapotileng lefatshe, empa sepakapaka se fella kae?”



Nala a bososela, “Re tla ba borasepakapaka, re tsamaye ka sepeisishi se lebelo. Re tla feta dipolanete le dinaledi tse hole. Ebe re tla tseba moo sepakapaka se fellang teng.”



## —Dipotso

1. Pale ena e bua ka bo mang? Ba etsang?
2. Ngwedi e tletseng ke eng? Ako e take.
3. Ngwedi e nyoloha kae?
4. Ke naleli efe e haufi le lefatshe?
5. Hona le dipolanete tse robedi. Bolela mabitso a tsona.
6. Taka sethwantso sa letsatsi le dipolanete.